



Tshipinitshi ndi muroho wa maṭari. Maṭari a aluwa nn̄da ha mavu.

Ni nga tshi ḥa tsho bikiwa kana tsho tou ralo.

Tshipinitshi tsho lugela muñwe na muñwe.


Miroho yo ri lugela!



Khavhishi na yone ndi muroho u re na maṭari ane a aluwa nnda ha mavu.

Khavhishi i ya qifha musi yo tou ralo kha dzisajadi na musi yo bikiwa.


Vhatu vho pfumaho na vhashai vha fanel a u ja khavhishi uri vha vhe na mivhili yo takalaho.



Kherotsi ndi miroho ya midzi. I mela nga fhasi ha mavu.

Kanzhi kherotsi dzi na muvhala wa swiri. Dzi ita uri zwiliwa zwashu zwi vhe na mivhala yo fhambafhambanaho.

Kherotsi dzi ita uri maço ashu a vhe na mutakalo wavhuđi.



Muňwe muroho wa mudzi ndi biřiruti. Kanzhi i na muvhala mutswuku.

Kanzhi biřiruti i ḥiwa yo bikiwa, fhedzi ni nga i ḥa yo tou ralo.

Biřiruti i ita uri mbilu dzashu dzi vhe na mutakalo wavhuđi.



Mafhuri a mela nn̄da ha mavu.

Kanzhi mafhuri ri a a bika. A na muvhala wa ḥaḍa, mudala kana wa swiri nahone a na thanga nnzhi.

Mafhuri a thusa uri mivhili yashu i dzule i na mutakalo wavhuḍi.




Maṭamaṭisi a mela kha tshiṭaka.

Ndi madala musi a tshi khou aluwa nahone kanzhi a vha matswukutswuku musi o no vhibva. A vha na tshivhumbeo tsha tshitengelele.

A a qifha musi a tshi ḥiwa o tou ralo kana o bikiwa.
Maṭamaṭisi a na mbuelo nnzhi dla mutakalo.

A nga dovha a shumiswa kha zwa ngalafho.



Dabula ji na tsinde ji melaho fhasi ha mavu.

Kanzhi mađabula a na tshivhumbeo tsha kumba na lukanda lwa buraweni, nahone ndi matshena nga ngomu.

Mađabula a fanela u bikiwa a sa athu a jiwa.



Nyala ndi muroho wa tshitengelele une wa mela phasi mavuni. Nga ngomu u na muvhala mutshena.

Nyala dzi a bikiwa kana dza liwa dzo tou ralo (hu si nga vhunzhi).

Hoyu muroho u thusa u tsireledza mivhili yashu kha malwadze.